



Tot en òc

Es una associacion que la tòca es de coordinar los projèctes de traduccion de logicials e espleches electronics e informatics en occitan.

[www.totenoc.org](http://www.totenoc.org)



Lo CIRDÒC

Lo CIRDÒC, Mediatèca occitana es l'establiment public de vocacion interregionala cargat d'aparar, de promòure e de far conèisser lo patrimòni e la creacion occitana.

[www.locirdoc.fr](http://www.locirdoc.fr)

2010 - Tot en Òc e Lo CIRDÒC



Tot en òc

Es una associacion que la tòca n'es de coordinar los projèctes de revirada de logicials e espleches electronics e informatics en occitan.

[www.totenoc.org](http://www.totenoc.org)



Lo CIRDÒC

Lo CIRDÒC, Mediatèca occitana es l'establiment public de vocacion interregionala cargat d'aparar, de promòure e de far conèisser lo patrimòni e la creacion occitana.

[www.locirdoc.fr](http://www.locirdoc.fr)

2010 - Tot en Òc e Lo CIRDÒC



Google™

**L'informatica  
en  
occitan  
es possible !**



Escrivi sens deca en occitan, installi lo corregidor ortografic d'Open Office

Mantun logicials son en cors de revirada o ja disponibles en version occitana.



Google™

**L'informatica  
en  
occitan  
es possible !**



Escrivi sens fauta en occitan, installi lo corregidor ortografic d'Open Office

Mantun logicials son en cors de revirada o ja disponibles en version occitana.

## Installacion del corrector Open Office

- 1 - Dobrissi Open Office Writer
- 2 - Cargui lo diccionari (gascon o lengadocian)

\* Causissi : [Outils/langue/Dictionnaires supplémentaires en ligne](#)

\* Sus la pagina internet cliqui sul diccionari causit :

Occitan Occitan Spellchecker occitan lengadocian

Occitan Occitan Spellchecker occitan gascon

\* Sus la pagina novèla, cliqui sus **Get it!**



\* Sus la fenestra novèla, cliqui sus OK

\* Quand lo cargament es acabat, dins la fenestra d'Open Office cliqui sus OK



Per acabar l'installacion, tampar totas las aplicacions OOO (writer, calc, l'aviada rapida ...)



## Installacion del corrector Open Office

- 1 - Dobrissi Open Office Writer
- 2 - Cargui lo diccionari (gascon o lengadocian)


\* Causissi : [Outils/langue/Dictionnaires supplémentaires en ligne](#)

\* Sus la pagina internet cliqui sul diccionari causit :

Occitan Occitan Spellchecker occitan lengadocian

Occitan Occitan Spellchecker occitan gascon

\* Sus la pagina novèla, cliqui sus **Get it!**



\* Sus la fenestra novèla, cliqui sus OK

\* Quand lo cargament es acabat, dins la fenestra d'Open Office cliqui sus OK



Per acabar l'installacion, tampar totas las aplicacions OOO (writer, calc, l'aviada rapida ...)



## Utilizacion del corrector OOO

### 1 - Emplegui lo corrector

\* Quand ai picat e seleccionat mon tèxt, causissi : *Format/Caractères e langue: occitan e OK*

*Se davant "occitan" es pas una òsca, lo diccionari es pas plan installat*

\*Cliqui sus :

### 2 - Configuracion permanenta

*Se trabalh pas que en occitan*

\* Causissi : *Outils/options/Paramètres linguistiques* puèi cliqui sur e causissi "Occitan" per "Langue par défaut des documents"

## Google en occitan

\* Causissi : *Paramètres/Paramètres de recherche*



\* Causissi *Langue de l'interface : Occitan*

\* Cliqui sus "Enregistrer les préférences"



## Utilizacion del corrector OOO

### 1 - Emplegui lo corrector

\* Quand ai picat e seleccionat mon tèxt, causissi : *Format/Caractères e langue: occitan e OK*

*Se davant "occitan" es pas una òsca, lo diccionari es pas plan installat*

\*Cliqui sus :

### 2 - Configuracion permanenta

*Se trabalh pas que en occitan*

\* Causissi : *Outils/options/Paramètres linguistiques* puèi cliqui sur e causissi "Occitan" per "Langue par défaut des documents"

## Google en occitan

\* Causissi : *Paramètres/Paramètres de recherche*



\* Causissi *Langue de l'interface : Occitan*

\* Cliqui sus "Enregistrer les préférences"

